



Essential Plan a Wɔabɔ no Mua

HENA NA ƐWɔ HO AKOANYA?

NNIPA BI A WɔWɔ HO KWAN YE:

- Wɔn a wɔtete New York State
- Odu Essential Plan sikasɛm ho ahwehwɛde ho
- Nnipa a wɔnam mmra kwan so a wɔwɔ U.S ɔman no mu.
- Mfe 19 kosi 64
- Nnipa a wɔnni akoanya sɛ wɔ bɛ dɔm Medicaid anaa Child Health Plus
- Onni hokwan wɔ mfaso a n'adwumawura anaa ɔfoforo de ma mu

NY State of Health di ɔman mmara ahorow so, na enye nyiyim esiane abusuakuw a obi fi mu, kola, ɔman a ofi, ne som, ne bobeeasu, mfe a wadi, sɛ waware anaa ɔnwaree, sɛ wɔakye no pɛn, nipaduan yebea ahorow, sraadi a wadi pɛn, afie ayayade ho ne/anaa ye a wɔye bi tua ka.

DEEN NA ƐHWƐ SO?

- Banɔ ayarehwe a ɛka biaara nnim
- I Ayarehwe a ɔyarefo da ayaresabea ho
- Ayarehwe a ɔyarefo nna ayaresabea ho
- Apemfo ne mmofra a wɔawo wɔawo wɔn foforo ayarehwe
- ɔhwe wɔ tebea a egye ntɛmpɛ mu
- Mogya mu nhwehwɛmu mfonintwa adwuma ne honam nnhwehwɛmu mfonintwa adwuma
- Nduro a ɔkɔta twerew ma
- Som a wɔde ma nnipa a wɔn ara tu anamon ma wɔn apɔwmuden asan egyina yie ne wɔn a wɔpe sɛ wɔsua apɔwmuden ho asetena pa
- Adwene mu apɔwmudensɛm ne adurofa ho nsemnsɛm hwebea.
- Som a wɔde ma nnipadua mu yieye ne yareɛ koankoro ho mmoa a wɔde ma
- Adehu ne Ɛse hwe

FRƐ YƐN Wɔ:

nystateofhealth.ny.gov | 1-855-355-5777 anaa TTY 1-800-662-1220

ESSENTIAL PLAN NO BO YE SEN?

AKATUA: Bosome sika a wubetua no ye \$0 (hwee) de ma won a wofata.

ƐKA NKYEKYEMU: WUNTUA HWEE nso ka ho. Nnea edidisoo yi ye nhwesoo a Essential Plan nyehyee ayɛ de kyekye ɛka ahodoo no bi.

ƐKA NKYEKYEMU ƐMA APƆWMUDEN AYAREHWƐ ASOƐƐ	Sika a wonya no afe no mu: Ɛɛ esua sen \$15,650-\$23,475	Sika a wonya no afe no mu: \$23,476-\$39,125
Bosome Akatua	\$0	\$0
Sika a ye be te no afi n'awieye	Hwee	Hwee
Banbo ayarehwe	Akatua biaara nni	Akatua biaara nni mu
Ɖokota nsrahwe a edi kan	\$0	\$15
Ɖokota ɔbenfo Nsrahwe	\$0	\$25
Yarefoɔ a wogyɛ won to ayaresabea ho	\$0	\$150
Suban apɔwmuden ayarehwe a wɔngye no nto ho nsra	\$0	\$15
Suban ho apɔwmuden Yarehwe Nsrahwe wɔ Ayarehwebea ho	\$0	\$150
Ɛdan a wɔhwe obi wo mu wɔ tebea a ɛgyɛ ntɛmpɛ mu	\$0	\$75
Nhwɛ a wɔde ma anim-anim yi ara	\$0	\$25
Nipadua mu ahodden akwankyerɛ ne n'anamontuo, Kasa mu akwankyerɛ ne n'anamontuo, Edwumayɛ mu akwankyerɛ ne n'anamontuo	\$0	\$15
ƐKA NKYEKYEMU DE MA NDURO A ƉOKOTA KYWERƐW MA	Sika a wonya no afe no mu: Ɛsua sen \$15,650-\$23,475*	Sika a wonya no afe no mu: \$23,476-\$39,125
Nduro a wɔmmɔɔ ho ban mmara kwan so:	\$1	\$6
Nduro pa a agye din a amanfoɔ pɛ	\$3	\$15
Nduro pa a agye din nanso amanfoɔ ntae mpe	\$3	\$30
* \$0 ma won a won akatua a ennuru \$15,650.		
ƐKA NKYEKYEEƐ DE MA ƐSE HO BANBO NE ADEHU SO MFASO	Sika a wonya no afi ni mu: Esua sen \$15,650-\$23,475	Sika a wonya no afi ni mu: \$23,476-\$39,125
Ese ho banbo ne Adehu	\$0	\$0